



**Informacija o ponudi
Održivog paketa usluga
za finansijsku inkluziju i
zelenih proizvoda i proizvoda
usmjerenih na društveno
odgovorno finansiranje**

NLB Banka

Poštovani,

Obavještavamo Vas da NLB Banka d.d. Sarajevo od 12.06.2024. godine, u skladu sa Odlukom o mjerama za jačanje finansijske inkluzije i održivog poslovanja banke koju je donijela Agencija za bankarstvo FBiH, u ponudi ima novi paket usluga pod nazivom NLB Paket za finansijsku inkluziju.

Opis	DA	NE	Planirane aktivnosti
Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju	✓		
Otvaranje / vođenje tekućeg računa i slanje mjesečnog izvoda po tekućem računu putem e-maila ili drugog elektronskog načina			
Izdavanje, reizdavanje i godišnje održavanje Debit Mastercard i / ili Visa Classic Debit kartice			
Korištenje usluga Web E-Bank / M-Bank / NLB SMS			
Usluge NLB Pay			
Odobrovanje, revidiranje i automatsko produženje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu			
10 bezgotovinskih naloga mjesečno za izvršenje plaćanja u unutrašnjem platnom prometu do kumulativnog iznosa od 10.000 KM (transakcije žiro kliringa), što uključuje platne transakcije obavljene putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva i drugih oblika plaćanja u domaćoj valuti			
Promjena PIN koda u poslovnici Banke ili na bankomatu			
Neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH u visini raspoloživih sredstava na tekućem računu			

Korisnik NLB Paketa za finansijsku inkluziju plaća naknadu za vođenje paketa u visini od 0,3% prosječne mjesečne neto plate u FBiH za prethodnu godinu.

Usklađivanje visine naknade NLB Paketa za finansijsku inkluziju će se vršiti jednom godišnje, na osnovu podataka o visini prosječne mjesečne neto plate u FBiH za prethodnu godinu, izračunatu na godišnjem nivou. Podatke o istom objavljuje Federalni zavod za statistiku na web stranici www.fzs.ba.

Dodatno Vas obavještavamo o ponudi zelenih proizvoda i proizvoda usmjerenih na društveno odgovorno finansiranje za fizička i pravna lica sa sljedećim detaljima:

Opis	Tip klijenta	Fizička lica		Pravna lica		Javna preduzeća	
		DA	NE	DA	NE	DA	NE
Zeleni proizvodi		✓		✓			✓
Proizvodi usmjereni na društveno odgovorno finansiranje		✓		✓			✓
Ukoliko je odgovor „Da“ banka će navesti opis kreditnog proizvoda i namjenu		ZELENI PROIZVODI: 1. NLB EKO KREDIT NAMJENA: Kupovina: električni bicikl, romobil, bicikl. Rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta što podrazumijeva: - zamjenu sistema grijanja sa toplotnim pećima na biomasu ili prirodni gas, - izolaciju vanjskih zidova i krovova i podnu izolaciju sa zvučnom i termičkom izolacijom za podove i pregradne zidove unutar objekta, - kupovinu i zamjenu vanjskih prozora i vrata sa proizvodima koji omogućavaju dodatne uštede energije, - kupovinu i zamjenu starih radijatora sa novim koji su opremljeni termostatskim ventilima, - kupovinu i zamjenu vodenih i zračni toplotnih pumpi, - ugradnju solarnih kolektora i solarno-termalnih sistema za toplu sanitarnu vodu.		1. ZELENI PROIZVODI Kratkoročni i dugoročni kredit za zelene klimatske transakcije čija je namjena finansiranje investicionih projekata, ulaganja u solarne elektrane i energetske efikasnost, refinansiranje ulaganja u solarne elektrane i energetske efikasnost 2. PROIZVODI USMJERENI NA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE Dugoročni namjenski kredit za žene u biznisu, mlada preduzeća kao i preduzeća iz slabije razvijenih regija čija je namjena finansiranje stalnih sredstava, obrtnih sredstava i za retroaktivno finansiranje i refinansiranje			

	2. POTROŠAČKI NAMJENISKI KREDITI proizvod EKOAUTO - NAMJENA: -za kupovinu električnih i hibridnih vozila- proizvod EKOAUTO PROIZVODI USMJERENI NA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE: NLB Krediti za finansiranje MBA studija na IEDC Bled NAMJENA: Za pokriće troškova studija NLB krediti za studente - program Work and Travel Kamatna stopa: NAMJENA: Za pokriće troškova studija		
--	--	--	--

FIZIČKA LICA

ZELENI PROIZVODI:

1. NLB EKO KREDIT

-Iznos: do 50.000 KM

-Rok: 13 mjeseci do 10 godina

-NKS: promjenjiva 3,49% ***EKS 3,89%** ili

12M EURIBOR+fiksna marža 2,59% ***EKS 5,60%**

***EKS** izračunata na iznos kredita 20.000 KM, uz mjenicu, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate 10 godina, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent statusa 1 koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio minimalno 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenice (5 KM) i ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM).

Ukoliko bi klijent aplicirao za kredit po uslovima iz prethodnog primjera uz promjenjivu kamatnu stopu 3,49%, ali uz naknadu za obradu kredita 1% **EKS** bi iznosio **4,11%**, a uz naknadu za obradu kredita 1,5% **EKS** bi iznosio **4,22%** **EKS** uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.11.2024 (2,55).

- Naknada za obradu kredita: 1% min 50 KM za klijente koji primanja ostvaruju preko Banke, 1,5%min 50 KM za klijente koji primanja ne ostvaruju preko Banke, 0 % za nove klijente A boniteta koji će prenijeti primanja na Banku.

NAMJENA:

Kupovina: električni bicikl, romobil, bicikl.

Rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta što podrazumijeva:

- zamjenu sistema grijanja sa toplotnim pećima na biomasu ili prirodni gas,
- izolaciju vanjskih zidova i krovova i podnu izolaciju sa zvučnom i termičkom izolacijom za podove i pregradne zidove unutar objekta,
- kupovinu i zamjenu vanjskih prozora i vrata sa proizvodima koji omogućavaju dodatne uštede energije,
- kupovinu i zamjenu starih radijatora sa novim koji su opremljeni termostatskim ventilima,
- kupovinu i zamjenu vodenih i zračnih toplotnih pumpi,
- ugradnju solarnih kolektora i solarno-termalnih sistema za toplu sanitarnu vodu.

2. POTROŠAČKI NAMJENSKI KREDITI **proizvod EKOAUTO**

- Iznos: do 100.000 KM
- Rok: 13 mjeseci do 10 godina
- NKS: Do 60 mjeseci promjenjiva NKS 4,99% ***EKS 5,80%** ili 12M EURIBOR +fiksna marža 2,89% ***EKS 6,28%**
Do 120 mjeseci promjenjiva NKS 5,59% ***EKS 6,46%** ili 12M EURIBOR +fiksna marža 2,99% ***EKS 6,41%**
***EKS** izračunata na iznos kredita 70.000 KM, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate, bez naknadu za obradu kredita ukoliko je klijent koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio minimalno 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenice (5 KM) ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM) i osiguranja korisnika kredita (prema tarifniku osiguravajuće kuće, pretpostavljeni iznos premije 938 KM za 5 godina, 1.855 KM za 10 godina).
Ukoliko bi klijent aplicirao po uslovima iz prethodnog primjera uz rok otplate 10 godina i NKS promjenjivu 5,59% i dodatno uz naknadu za obradu kredita 1% **EKS** bi iznosio 6,70%, a uz naknadu za obradu kredita 1,5%, ***EKS** bi iznosio **6,83%**.
***EKS** uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.11.2024 (2,55).

- Naknada za obradu kredita:
1% min 50 KM za klijente koji primanja ostvaruju preko Banke,
1,5% min 50 KM za klijente koji primanja ne ostvaruju preko Banke,
0 % za nove klijente A boniteta koji će prenijeti primanja na Banku.

Namjena:
-za kupovinu električna i hibridna vozila- proizvod EKOAUTO

PROIZVODI USMJERENI NA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE:

NLB Krediti za finansiranje MBA studija na IEDC Bled

Kamatna stopa:
do 60 mjeseci fiksna NKS 3,30% **EKS 3,93%**
do 120 mjeseci fiksna 4,10% **EKS 4,78%**
Iznos kredita: do 50.000KM
Rok otplate: 13 mjeseci do 120 mjeseci
Naknade: Naknada za obradu zahtjeva - Bez naknade
Naknada za vođenje kreditnog računa mjesečno - Bez naknade
Naknada za prijevremenu otplatu - u skladu sa Odlukom o tarifi naknada
Namjena: Za pokriće troškova studija
***EKS** izračunat na primjeru kredita za klijenta statusa 1, na iznos kredita 50.000 KM, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate i troškove pribavljanja mjenice (5 KM), ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM) i osiguranja korisnika kredita (prema tarifniku osiguravajuće kuće, pretpostavljeni iznos premije 670 KM za 5 godina, 1.325 KM za 10 godina).

NLB krediti za studente - program Work and Travel

Kamatna stopa:
do 12 mjeseci fiksna 4,40% ***EKS 8,01%**
do 24 mjeseca fiksna 5,50% ***EKS 7,50%**
Iznos kredita: do 5.000KM
Rok otplate: do 24 mjeseca
Naknade: Naknada za obradu zahtjeva – 1,5% minimalno 50,00KM
Naknada za vođenje kreditnog računa mjesečno - Bez naknade
Naknada za prijevremenu otplatu - u skladu sa Odlukom o tarifi naknada
Namjena: Za pokriće troškova studija
***EKS** izračunata na iznos kredita 5.000 KM, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate, uz 1,50% naknade za obradu kredita, trošak pribavljanja mjenice (5 KM) i ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM).